



Crna Gora
Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja
i saradnje sa nevladinim organizacijama

Adresa: Cetinjski put bb
81000 Podgorica, Crna Gora
email: kabinet@mirn.gov.me
www.gov.me/mirn

Broj: 01-100/26-368

02. mart 2026. godine

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANSKIH USLUGA

Ovaj ugovor zaključen je između:

- 1. Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama**, sa sjedištem u Podgorici, Cetinjski put bb, PIB: 11100163, koga zastupa ovlašćeno lice, Ernad Suljević, ministar (u daljem tekstu: naručilac), s jedne strane, i
- 2. Ljiljana Belada**, sa adresom ul. _____, 81000 Podgorica, JMBG _____, žiro-račun _____ kod _____ banke, (u daljem tekstu: izvršilac), s druge strane

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga za potrebe Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, a koje se odnose na predlaganje mjera investicione podrške; praćenje i izvještavanje programa direktnih investicija; predlaganje mjera podrške u okviru Programa jedinstvenog tržišta EU; koordinacije EU projektom Evropske mreže preduzetništva.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2.

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružiti usluge, i to u dijelu:

- predlaganje mjera investicione podrške za potrebe kreiranja i praćenja Programa podrške;

- praćenje i izvještavanje programske linije za podsticaj direktnih investicija za 2019 i 2020. godinu, koje obuhvata kontrolu namjenskog korišćenja dodijeljenih sredstava i usvajanja revizorskih izvještaja za jedno privredno društvo, i to "Uniprom", kao i pripremu izvještaja o realizaciji procesa;
- predlaganje mjera podrške u okviru Programa jedinstvenog tržišta EU, koje podrazumijeva praćenje i pripremu poziva od interesa za crnogorska preduzeća i institucije;
- koordiniranje EU projektom Evropske mreže preduzetništva Enterprise Europe Network, koje podrazumijeva praćenje implementacije projektnih aktivnosti, saradnju sa partnerima u konzorcijumu i mreži, kao i pripremu izvještaja prema Evropskoj komisiji.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 2 ovog Ugovora.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge izvršiti jednokratno u iznosu od 600,00 eura neto iznos, odnosno 727,27 eura u bruto iznosu.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplatiti na žiro račun Izvršioca kod banke, nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

IV ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati u periodu od od 02. marta - 31. marta 2026. godine.

V RASKID UGOVORA

Član 6.

Ovaj Ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane, putem pismenog obavještenja drugoj ugovornoj strani najmanje 30 (trideset) dana prije namjeravanog raskida. Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom
- Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđivao potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Izvršiocom.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEĐENJE KVALITETA USLUGE

Član 7.

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupi po svim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke.

VII OSTALE ODREDBE

Član 8.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama Člana 15 Zakona o javnim nabavkama ništavan je.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a izvršilac 1 (jedan).

Podgorica, 02.03.2026. godine

NARUČILAC
MINISTAR

Ernad Suljević



IZVRŠILAC

Ljiljana Belada

Ljiljana Belada



Crna Gora
Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja
i saradnje sa nevladinim organizacijama

Adresa: Cetinjski put bb
81000 Podgorica, Crna Gora
email: kabinet@mirn.gov.me
www.gov.me/mirn

Broj: 01-100/26-368/3

1. april 2026. godine

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANSKIH USLUGA

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, sa sjedištem u Podgorici, Cetinjski put bb, PIB: 11100163, koga zastupa ovlašćeno lice, Ernad Suljević, ministar (u daljem tekstu: naručilac), s jedne strane,

i
2. Ljiljana Belada, sa adresom ul. _____, 81000 Podgorica, JMBG _____, žiro-račun _____ kod _____ banke, (u daljem tekstu: izvršilac), s druge strane

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga za potrebe Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, a koje se odnose na predlaganje mjera investicione podrške; praćenje i izvještavanje programa direktnih investicija; predlaganje mjera podrške u okviru Programa jedinstvenog tržišta EU; koordinacije EU projektom Evropske mreže preduzetništva.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2.

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružiti usluge, i to u dijelu:

- predlaganje mjera investicione podrške za potrebe kreiranja i praćenja Programa podrške;
- praćenje i izvještavanje programske linije za podsticaj direktnih investicija za 2019. i 2020. godinu, koje obuhvata kontrolu namjenskog korišćenja dodijeljenih sredstava i usvajanja revizorskih izvještaja za privredno društvo "Mi-Rai Inženjering", kao i pripremu Izvještaja o realizaciji procesa;

- predlaganje mjera podrške u okviru Programa jedinstvenog tržišta EU, koje podrazumijeva praćenje i pripremu poziva od interesa za crnogorska preduzeća i institucije;
- koordiniranje EU projektom Evropske mreže preduzetništva – Enterprise Europe Network, koje podrazumijeva praćenje implementacije projektnih aktivnosti, saradnju sa partnerima u konzorcijumu i mreži, kao i pripremu izvještaja prema Evropskoj komisiji.
- Predlaganje aktivnosti koordiniranja EU projektom CDR Europe, koji podrazumijeva saradnju sa partnerima u Konzorcijumu, pripremu materijala i izvještaja prema vodećem partneru.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 2 ovog Ugovora.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge izvršiti na mjesečnom nivou u iznosu od 600,00 eura neto iznos, odnosno 727,27 eura u bruto iznosu.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplatiti na žiro račun Izvršioca kod banke, nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

IV ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati u periodu od od 1. aprila - 30. septembra 2026. godine.

V RASKID UGOVORA

Član 6.

Ovaj Ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane, putem pismenog obavještenja drugoj ugovornoj strani najmanje 30 (trideset) dana prije namjeravanog raskida. Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom
- Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđivao potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Izvršiocom.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEĐENJE KVALITETA USLUGE

Član 7.

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupa po svim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke.

VII OSTALE ODREDBE

Član 8.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama Člana 15 Zakona o javnim nabavkama ništavan je.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a izvršilac 1 (jedan).

Podgorica, 01.04.2026. godine

NARUČILAC
MINISTAR
Enad Sulejvić



IZVRŠILAC

Ljiljana Belada

Ljiljana Belada



Crna Gora

Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja
i saradnje sa nevladinim organizacijama

Adresa: Cetinjski put bb
81000 Podgorica, Crna Gora
email: kabinet@mimn.gov.me
www.gov.me/mimn

Broj: 01-100/25-2222

31. decembar 2025. godine

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANSKIH USLUGA

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. **Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama**, sa sjedištem u Podgorici, Cetinjski put bb, PIB: 11100163, koga zastupa ovlašćeno lice, mr Ernad Suljević, ministar (u daljem tekstu: naručilac), s jedne strane,
2. **Semra Kurpejović**, sanitarni tehnološki inženjer, ul. _____, Rožaje, JMBG _____, žiro-račun _____, (u daljem tekstu: izvršilac), s druge strane

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga za potrebe Ministarstva regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, sa ciljem unapređenja procesa planiranja, sprovođenja i plaćanja razvojnih i investicionih inicijativa, kao i unapređenja saradnje sa civilnim sektorom.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2.

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružiti usluge, i to u dijelu:

- Stručna podrška u pripremi i realizaciji regionalnih razvojnih politika i investicionih projekata;
- pružanje stručne pomoći pri davanju savjeta i mišljenja.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa izvršiocom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadatka.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge izvršiti na mjesečnom nivou u iznosu od 800,00 eura neto iznos, odnosno 893,85 eura u bruto iznosu.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplatiti na žiro račun Izvršioca kod banke, nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

IV ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati u periodu od 01. januara - 31. marta 2026. godine.

V RASKID UGOVORA

Član 6.

Ovaj Ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane, putem pismenog obavještenja drugoj ugovornoj strani najmanje 30 (trideset) dana prije namjeravanog raskida. Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom
- Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđivao potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Izvršiocom.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEĐENJE KVALITETA USLUGE

Član 7.

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupa po svim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.



Član 9.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a izvršilac 1 (jedan).

Podgorica, 31.12.2025. godine

**NARUČILAC
MINISTAR**

Ernad Suljević



IZVRŠILAC

Semra Kurpejović





Broj: 01-100/25-2222/2

01. april 2026. godine

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANSKIH USLUGA

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. **Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama**, sa sjedištem u Podgorici, Cetinjski put bb, PIB: 11100163, koga zastupa ovlašćeno lice, mr Ernad Suljević, ministar (u daljem tekstu: naručilac), s jedne strane,
2. **Semra Kurbejović**, sanitarni tehnološki inženjer, u Rožaje, JMBG
(u daljem tekstu: izvršilac), s druge strane

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga za potrebe Ministarstva regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, sa ciljem unapređenja procesa planiranja, sprovođenja i plaćanja razvojnih i investicionih inicijativa, kao i unapređenja saradnje sa civilnim sektorom.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2.

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružiti usluge, i to u dijelu:

- Stručna podrška u pripremi i realizaciji regionalnih razvojnih politika i investicionih projekata;
- pružanje stručne pomoći pri davanju savjeta i mišljenja.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa izvršiocom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadatka.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge izvršiti na mjesečnom nivou u iznosu od 800,00 eura neto iznos, odnosno 893,85 eura u bruto iznosu.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplatiti na žiro račun Izvršioca kod CKB banke, nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

IV ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati u periodu od od 01. aprila - 30. juna 2026. godine.

V RASKID UGOVORA

Član 6.

Ovaj Ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane, putem pismenog obavještenja drugoj ugovornoj strani najmanje 30 (trideset) dana prije namjeravanog raskida. Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom
- Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđivao potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Izvršiocom.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEĐENJE KVALITETA USLUGE

Član 7.

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupi po svim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.

Član 9.


Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a izvršilac 1 (jedan).

Podgorica, 01.04.2026. godine

NARUČILAC

MINISTAR

Ernad Suljević



IZVRŠILAC

Semra Kurpejović

